

јули 2025. године може се извршити најкасније до 31.08.2025. године.

- (3) Mјесечna pomoћ u visini do 400,00 KM, u skladu sa ovom uredbom, može se isplatiti za mјесеce od avgusta do decembra 2025. godine. Isplata pomoћи za decembar 2025. godine može se izvršiti najkasnije do 31.01.2026. godine."

Члан 3.

У члану 8. ријечи: "31.07.2025. године" замјењују се
ријечима: "31.12.2025. године".

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном доношења и бит ће објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почиње се примјењивати од 01.08.2025. године.

В. број 1245/2025

30. jula 2025. godine

Сарајево

Премієр

Нермин Никшић, с. р.

1333

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 30.07.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA DODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2025. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI
DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDovima -
FINANSIJSKA POMOĆ ZA GRADOVE I OPĆINE ZA
SANACIJU ŠTETA UZROKOVANIH POPLAVAMA"**

I.

Imenuje se Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Finansijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama", u sljedećem sastavu:

1. Edis Dervišagić, predstavnik Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik;
2. Anja Kolovrat Rotim, predstavnik Kabineta zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra finansija, član;
3. Radomir Predojević, predstavnik Kabineta zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, član;
4. Josip Nikolić, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, član;
5. Zaim Beriša, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Danica Vrdoljak-Radonja, predstavnik Ureda premijera/predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i ureda dva zamjenika premijera/predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je da, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Finansijska pomoć za gradove

i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama" ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/25):

- obavijesti/pozove gradove i općine koje su proglasile stanje prirodne nesreće u oktobru 2024. godine da, u roku od 7 dana od dana donošenja ovog rješenja, podnesu zahtjeve za naknadu štete u skladu sa procjenom šteta izvršenim od strane njihovih komisija,
- u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva izvrši ocjenu podnesenih zahtjeva i predloži način raspodjele sredstava i utvrdi prijedlog korisnika sredstava

te, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, putem Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dostavi Prijedlog odluke o raspodjeli i dodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Finansijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama", na razmatranje i usvajanje.

III.

Predsjedniku, članovima Radne grupe i administrativno-tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14, 58/15, 57/23 i 28/24).

Pravo na naknadu za rad predsjednik i članovi Radne grupe i administrativno-tehničko lice ostvaruju u organu državne službe u kojem su zaposleni, odnosno iz kojeg su imenovani, a visinu naknade utvrđuje posebnim rješenjem rukovodilac organa državne službe u kojem su zaposleni, na prijedlog predsjednika Interresorne radne grupe, u skladu sa članom 9. stav (3) Uredbe.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1242/2025

30. jula/srpnja 2025. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.

**FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE**

1334

Na osnovu člana 10. stav 6. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donosi sljedeći

PRAVILNIK

O ENERGETSKOM BILANSU

PRVI DIO - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom se propisuju sadržaj i format energetskeg bilansa i pojedinačnih sektorskih bilansa, vrste podataka, rokovi i način dostavljanja podataka, način objave bilansa i drugi elementi neophodni za izradu i praćenje ostvarenja energetskeg bilansa.

Član 2.

(Cilj)

- (1) Energetskim bilansom se utvrđuju ukupne potrebe za energijom i energentima, izvori obezbjeđivanja potrebnih količina energije i energenata, te način i mjere za zadovoljavanje tih potreba.

- (2) Energetski bilans se izrađuje u svrhu iskazivanja potreba za svim vrstama energenata i oblika energije, dovoljnih za planirani razvoj Federacije BiH i potrošnju u svim sektorima.

Član 3.

(Značenje izraza)

Definicije i izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/23) i Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/07, 71/01 i 91/22).

DRUGI DIO - SADRŽAJ I FORMAT ENERGETSKOG BILANSA

Član 4.

(Sadržaj energetskog bilansa)

- (1) Energetski bilans obuhvata analizu i upotrebu: primarnih oblika energije, (proizvodnja, uvoz i izvoz), energetske transformacije, (proizvodnja, uvoz, izvoz, međuentitetska razmjena, energija potrebna za proces transformacije, vlastita potrošnja prilikom transformacije, gubici u procesu transformacije, gubici u distributivnim mrežama), potrošnju transformisane-finalne energije.
- (2) Energetski bilans je jedinstven dokument koji čine sljedeće komponente:
 - a) godišnji energetski bilans,
 - b) trogodišnji energetski bilans.
- (3) Energetski bilans sadrži sljedeće sektorske bilanse:
 - a) bilans uglja,
 - b) bilans električne energije,
 - c) bilans nafte i naftnih derivata,
 - d) bilans prirodnog gasa,
 - e) bilans toplotne energije,
 - f) bilans obnovljivih izvora energije.

Član 5.

(Forma energetskog bilansa)

- (1) Energetski bilans se izrađuje u propisanoj formi koja se nalazi u Prilogu 1 i sastavni je dio ovog Pravilnika.
- (2) Sektorski bilansi se izrađuju u propisanoj formi koji se nalaze u Prilogu 2 i sastavni su dijelovi ovog Pravilnika.

TREĆI DIO - IZRADA ENERGETSKOG BILANSA Organizacija izrade energetskog bilansa

Član 6.

(Prikupljanje podataka)

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije (u daljem tekstu Ministarstvo) je odgovorno za organizaciju i koordinaciju prikupljanja podataka potrebnih za izradu energetskog bilansa.

Član 7.

(Faze izrade)

Energetski bilans se izrađuje u sljedećim fazama:

- a) I faza - Prikupljanje podataka;
- b) II faza - Izrada Planskog energetskog bilansa za tri godine sa fokusom na narednoj godini na mjesečnom nivou;
- c) III faza - Praćenje Ostvarenog energetskog bilansa u tekućoj godini zaključno sa oktobrom mjesecom;
- d) IV faza - Izrada Ostvarenog energetskog bilansa za period januar – oktobar tekuće godine sa prognozom bilansa za novembar i decembar tekuće godine.

Član 8.

(Metodologija za izradu energetskog bilansa)

Organizacija prikupljanja podataka, dinamika izrade i sadržaj energetskog bilansa opisani su u Metodologiji za izradu energetskog bilansa, koja se nalazi u Prilogu 3 i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Način i rokovi za dostavljanje podataka

Član 9.

(Dostavljanje podataka)

- (1) Na zahtjev Ministarstva, dostavljen pisanim ili elektronskim putem, svi energetski subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine, nadležna ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, i nadležne institucije na nivou kantona i lokalnih zajednica dužni su dostaviti tražene podatke i rizike za ostvarenje planskih veličina.
- (2) Ministarstvo, zahtjev za dostavu podataka dostavlja najkasnije do 20. oktobra tekuće godine.

Član 10.

(Rokovi i način dostavljanja podataka)

- (1) Energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, prenosa električne energije, vođenja elektroenergetskog sistema, organizovanja tržišta električne energije, dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke navedene Prilogu 2 ovog Pravilnika, najkasnije do 20. novembra tekuće godine.
- (2) Energetski subjekti koji se bave proizvodnjom uglja, trgovinom ugljem, uvozom uglja, izvozom uglja, dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke navedene Prilogu 2 ovog Pravilnika, najkasnije do 20. novembra tekuće godine.
- (3) Energetski subjekti koji se bave uvozom prirodnog gasa, transportom prirodnog gasa, distribucijom prirodnog gasa, dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke navedene Prilogu 2 ovog Pravilnika, najkasnije do 20. novembra tekuće godine.
- (4) Energetski subjekti koji se bave naftom i naftnim derivatima dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o naftnim derivatima, u skladu sa Pravilnikom o dostavljanju podataka iz naftnog sektora i po posebnom zahtjevu Ministarstva, najkasnije do 20. novembra tekuće godine.
- (5) Energetski subjekti koji se bave proizvodnjom toplotne energije u sistemu daljinskog grijanja, distribucijom toplotne energije, snabdijevanjem toplotnom energijom, dužni su Ministarstvu dostaviti podatke navedene Prilogu 2 ovog Pravilnika, najkasnije do 20. novembra tekuće godine.
- (6) Energetski subjekti na nivou kantona tražene podatke dostavljaju preko nadležnog kantonalnog ministarstva.
- (7) Podaci iz prethodnih stavki dostavljaju se Ministarstvu u elektronskom i pisanom obliku u propisanim rokovima u skladu sa Metodologijom za izradu energetskog bilansa.
- (8) Energetski subjekti iz st. (1) do (6) ovog člana dostavljaju Ministarstvu podatke o ostvarenoj potrošnji energije za cijelu prethodnu godinu na obrascima iz Priloga 2 ovog Pravilnika, u skladu sa Metodologijom za izradu energetskog bilansa, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

Način izrade energetskog bilansa

Član 11.

(Jednoznačno korištenje podataka)

Energetski bilans se radi u skladu sa metodologijom propisanom od strane IEA (International Energy Agency), EUROSTAT-a (Statistical Office of the European Communities) i UNECE-a (United Nations Economic Commission for Europe) za države članice i kandidate EU, a radi jednoznačnog korištenja podataka.

Član 12.

(Detaljan sadržaj komponenti energetskeg bilansa)

- (1) Ministarstvo izrađuje godišnji energetskeg bilans kao ostvareni energetskeg bilans za tekuću godinu i to: ostvareni energetskeg bilans za period januar - oktobar i prognozu energetskeg bilansa za novembar i decembar.
- (2) Ministarstvo izrađuje trogodišnji energetskeg bilans kao planski energetskeg bilans za naredne tri godine po godinama, sa fokusom na prvoj narednoj godini koja se bilansira po mjesecima.

Član 13.

(Usvajanje energetskeg bilansa)

(1) Prijedlog energetskeg bilansa Ministarstvo dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje do kraja decembra tekuće godine.

(2) Prijedlog energetskeg bilansa sadrži i prijedloge mjera za zadovoljavanje potreba za energijom.

Član 14.

(Objavljivanje energetskeg bilansa)

Energetskeg bilans usvojen od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

ČETVRTI DIO - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 15.**

(Prilozi Pravilnika)

Pravilnik sadrži sljedeće priloge koji čine njegov sastavni dio:

- a) Prilog 1 – Format energetskeg bilansa,
- b) Prilog 2 - Format sektorskih bilansa,
- c) Prilog 3 - Metodologiju za izradu energetskeg bilansa.

Član 16.

(Izuzeća)

Obaveza izrade sektorskog energetskeg bilansa za toplotnu energiju i sektorskog energetskeg bilansa za obnovljive izvore energije u pogledu drugih vidova energije osim električne energije primjenjivaće se počev od izrade energetskeg bilansa za 2028. godinu.

Član 17.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-1-301/24

15. jula 2025. godine

Mostar

Ministar

Vedran Lakić, s. r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bilans nafte i naftnih derivata

1	2	Plan za narednu godinu												15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Jedinica: t	Bilans u toku godine	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Riđel
(A) Uvoz														0			
(B) Izvoz														0			
(C) Ukupna rezerva														0			
(1) Rudnici uglja														0			
(2) Termoelektrane														0			
(3) Transport														0			
(4) Industrija														0			
(5) Poljoprivreda														0			
(6) Ostalo														0			
Ukupna potrošnja														0			
D.1=(D.2)-(D.3)-(D.4)-(D.5)-(D.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Napomena: (A) Uvoz: Odnosi se na uvoz za Federaciju BiH
 (B) Izvoz: uključuje međuentitetski razmjenu i razmjenu sa Distrikom Brčko

[illegible]

[illegible]

1		2	Plan za narednu godinu												15	16	17	18
Jedinica: (MWh)		Bilans u toku godini	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktoabar	Novembar	Dicembar	Ukupno (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Razli
(A) Proizvodnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja - toplane		(1) iz gasa (2) iz uglja (3) iz biomase													0			
(B) Proizvodnja toplotne energije iz uglja u zemaljskim kotlovima															0			
(C) Proizvodnja toplotne energije iz biomase u industrijskim kotlovima															0			
(D) Ukupna proizvodnja toplotne energije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E) Proizvodnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja - toplane		(1) iz gasa (2) iz uglja (3) iz biomase													0			
(F) Ukupna potrošnja u sistemima daljinskog grijanja (E)-(F)-(G)-(H)-(I)-(J)-(K)-(L)-(M)-(N)-(O)-(P)-(Q)-(R)-(S)-(T)-(U)-(V)-(W)-(X)-(Y)-(Z)-(AA)-(AB)-(AC)-(AD)-(AE)-(AF)-(AG)-(AH)-(AI)-(AJ)-(AK)-(AL)-(AM)-(AN)-(AO)-(AP)-(AQ)-(AR)-(AS)-(AT)-(AU)-(AV)-(AW)-(AX)-(AY)-(AZ)-(BA)-(BB)-(BC)-(BD)-(BE)-(BF)-(BG)-(BH)-(BI)-(BJ)-(BK)-(BL)-(BM)-(BN)-(BO)-(BP)-(BQ)-(BR)-(BS)-(BT)-(BU)-(BV)-(BW)-(BX)-(BY)-(BZ)-(CA)-(CB)-(CC)-(CD)-(CE)-(CF)-(CG)-(CH)-(CI)-(CJ)-(CK)-(CL)-(CM)-(CN)-(CO)-(CP)-(CQ)-(CR)-(CS)-(CT)-(CU)-(CV)-(CW)-(CX)-(CY)-(CZ)-(DA)-(DB)-(DC)-(DD)-(DE)-(DF)-(DG)-(DH)-(DI)-(DJ)-(DK)-(DL)-(DM)-(DN)-(DO)-(DP)-(DQ)-(DR)-(DS)-(DT)-(DU)-(DV)-(DW)-(DX)-(DY)-(DZ)-(EA)-(EB)-(EC)-(ED)-(EE)-(EF)-(EG)-(EH)-(EI)-(EJ)-(EK)-(EL)-(EM)-(EN)-(EO)-(EP)-(EQ)-(ER)-(ES)-(ET)-(EU)-(EV)-(EW)-(EX)-(EY)-(EZ)-(FA)-(FB)-(FC)-(FD)-(FE)-(FF)-(FG)-(FH)-(FI)-(FJ)-(FK)-(FL)-(FM)-(FN)-(FO)-(FP)-(FQ)-(FR)-(FS)-(FT)-(FU)-(FV)-(FW)-(FX)-(FY)-(FZ)-(GA)-(GB)-(GC)-(GD)-(GE)-(GF)-(GG)-(GH)-(GI)-(GJ)-(GK)-(GL)-(GM)-(GN)-(GO)-(GP)-(GQ)-(GR)-(GS)-(GT)-(GU)-(GV)-(GW)-(GX)-(GY)-(GZ)-(HA)-(HB)-(HC)-(HD)-(HE)-(HF)-(HG)-(HH)-(HI)-(HJ)-(HK)-(HL)-(HM)-(HN)-(HO)-(HP)-(HQ)-(HR)-(HS)-(HT)-(HU)-(HV)-(HW)-(HX)-(HY)-(HZ)-(IA)-(IB)-(IC)-(ID)-(IE)-(IF)-(IG)-(IH)-(II)-(IJ)-(IK)-(IL)-(IM)-(IN)-(IO)-(IP)-(IQ)-(IR)-(IS)-(IT)-(IU)-(IV)-(IW)-(IX)-(IY)-(IZ)-(JA)-(JB)-(JC)-(JD)-(JE)-(JF)-(JG)-(JH)-(JI)-(JJ)-(JK)-(JL)-(JM)-(JN)-(JO)-(JP)-(JQ)-(JR)-(JS)-(JT)-(JU)-(JV)-(JW)-(JX)-(JY)-(JZ)-(KA)-(KB)-(KC)-(KD)-(KE)-(KF)-(KG)-(KH)-(KI)-(KJ)-(KL)-(KM)-(KN)-(KO)-(KP)-(KQ)-(KR)-(KS)-(KT)-(KU)-(KV)-(KW)-(KX)-(KY)-(KZ)-(LA)-(LB)-(LC)-(LD)-(LE)-(LF)-(LG)-(LH)-(LI)-(LJ)-(LK)-(LM)-(LN)-(LO)-(LP)-(LQ)-(LR)-(LS)-(LT)-(LU)-(LV)-(LW)-(LX)-(LY)-(LZ)-(MA)-(MB)-(MC)-(MD)-(ME)-(MF)-(MG)-(MH)-(MI)-(MJ)-(MK)-(ML)-(MM)-(MN)-(MO)-(MP)-(MQ)-(MR)-(MS)-(MT)-(MU)-(MV)-(MW)-(MX)-(MY)-(MZ)-(NA)-(NB)-(NC)-(ND)-(NE)-(NF)-(NG)-(NH)-(NI)-(NJ)-(NK)-(NL)-(NM)-(NO)-(NP)-(NQ)-(NR)-(NS)-(NT)-(NU)-(NV)-(NW)-(NX)-(NY)-(NZ)-(OA)-(OB)-(OC)-(OD)-(OE)-(OF)-(OG)-(OH)-(OI)-(OJ)-(OK)-(OL)-(OM)-(ON)-(OO)-(OP)-(OQ)-(OR)-(OS)-(OT)-(OU)-(OV)-(OW)-(OX)-(OY)-(OZ)-(PA)-(PB)-(PC)-(PD)-(PE)-(PF)-(PG)-(PH)-(PI)-(PJ)-(PK)-(PL)-(PM)-(PN)-(PO)-(PP)-(PQ)-(PR)-(PS)-(PT)-(PU)-(PV)-(PW)-(PX)-(PY)-(PZ)-(QA)-(QB)-(QC)-(QD)-(QE)-(QF)-(QG)-(QH)-(QI)-(QJ)-(QK)-(QL)-(QM)-(QN)-(QO)-(QP)-(QQ)-(QR)-(QS)-(QT)-(QU)-(QV)-(QW)-(QX)-(QY)-(QZ)-(RA)-(RB)-(RC)-(RD)-(RE)-(RF)-(RG)-(RH)-(RI)-(RJ)-(RK)-(RL)-(RM)-(RN)-(RO)-(RP)-(RQ)-(RR)-(RS)-(RT)-(RU)-(RV)-(RW)-(RX)-(RY)-(RZ)-(SA)-(SB)-(SC)-(SD)-(SE)-(SF)-(SG)-(SH)-(SI)-(SJ)-(SK)-(SL)-(SM)-(SN)-(SO)-(SP)-(SQ)-(SR)-(SS)-(ST)-(SU)-(SV)-(SW)-(SX)-(SY)-(SZ)-(TA)-(TB)-(TC)-(TD)-(TE)-(TF)-(TG)-(TH)-(TI)-(TJ)-(TK)-(TL)-(TM)-(TN)-(TO)-(TP)-(TQ)-(TR)-(TS)-(TT)-(TU)-(TV)-(TW)-(TX)-(TY)-(TZ)-(UA)-(UB)-(UC)-(UD)-(UE)-(UF)-(UG)-(UH)-(UI)-(UJ)-(UK)-(UL)-(UM)-(UN)-(UO)-(UP)-(UQ)-(UR)-(US)-(UT)-(UU)-(UV)-(UW)-(UX)-(UY)-(UZ)-(VA)-(VB)-(VC)-(VD)-(VE)-(VF)-(VG)-(VH)-(VI)-(VJ)-(VK)-(VL)-(VM)-(VN)-(VO)-(VP)-(VQ)-(VR)-(VS)-(VT)-(VU)-(VV)-(VW)-(VX)-(VY)-(VZ)-(WA)-(WB)-(WC)-(WD)-(WE)-(WF)-(WG)-(WH)-(WI)-(WJ)-(WK)-(WL)-(WM)-(WN)-(WO)-(WP)-(WQ)-(WR)-(WS)-(WT)-(WU)-(WV)-(WW)-(WX)-(WY)-(WZ)-(XA)-(XB)-(XC)-(XD)-(XE)-(XF)-(XG)-(XH)-(XI)-(XJ)-(XK)-(XL)-(XM)-(XN)-(XO)-(XP)-(XQ)-(XR)-(XS)-(XT)-(XU)-(XV)-(XW)-(XZ)-(YA)-(YB)-(YC)-(YD)-(YE)-(YF)-(YG)-(YH)-(YI)-(YJ)-(YK)-(YL)-(YM)-(YN)-(YO)-(YP)-(YQ)-(YR)-(YS)-(YT)-(YU)-(YV)-(YW)-(YZ)-(ZA)-(ZB)-(ZC)-(ZD)-(ZE)-(ZF)-(ZG)-(ZH)-(ZI)-(ZJ)-(ZK)-(ZL)-(ZM)-(ZN)-(ZO)-(ZP)-(ZQ)-(ZR)-(ZS)-(ZT)-(ZU)-(ZV)-(ZW)-(ZX)-(ZY)-(ZZ)														0				

Energent		Opće i posebne mjere za ostvarenje energetskeg bilansa za narednu 20... godinu po energetima	
Električna energija	Ugalj		
	Iz termoelektrana		
	Iz OIE		
Prirodni gas			
Nafta i naftni derivati			
Toplotna energija	Iz fosilnih goriva		
	Iz OIE		

Priklupljanje podataka za izradu energetskeg bilansa - Bilans nafte i naftnih derivata

[illegible]

Priloga/javlja podataka za izradu energijskog bilansa - Bilans uglja																			Rid
Indikator [1]	Mjesečni podaci u tabeli godini	Plan za narednu godinu												Prosječna godišnja toplotna vrijednost [16] (MJ/kg)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Indikator [1]		1	2	3	4														

Prikupljanje podataka za Izradu energetskog bilansa - Bilans električne energije																		
	1	2	Plan za narednu godinu												15	16	17	
			Bilans u takojoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
Jedinica: [MWh]			Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	
(A)															0			
500 (B)	(1) Ukupna potrošnja na prenosnoj mreži														0			
	(1) Potrošnja na 35 kV														0			
	(2) Potrošnja na 20 kV														0			
	(3) Potrošnja na 10 kV														0			
	(4) Potrošnja 0.4 kV - rasvjeta														0			
	(5) Potrošnja 0.4 kV - domaćinstva														0			
	(6) Potrošnja 0.4 kV - ostala														0			
(7) Ukupna potrošnja na 0.4 kV (B.4)+(B.5)+(B.6)														0				
(8) Ukupna potrošnja na distributivnoj mreži (B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.7)														0		0		
(9) Gubici na distributivnoj mreži (A)+(B.8)+(B.9)														0				
UKUPNO POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIE														0	0	0	0	

1.		Prihvaćanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans električne energije												16	17	18	
Jedinica: [MWh]	Bilans u toku godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Naredna godina +1	Naredna godina +2	Rukl
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Jul	Aug-rt	Sept-mlaz	Oktozar	Nov-mlaz	Dec-mlaz	(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)			
(A) TE Tuda	(1) Blok 1													0			
	(2) Blok 2													0			
	(3) Blok 3													0			
	(4) Blok 4													0			
(B) TE Kalan	(1) Blok 1													0			
	(2) Blok 2													0			
	(3) Blok 3													0			
	(4) Blok 4													0			
(C) TE Kalan	(1) Blok 1													0			
	(2) Blok 2													0			
	(3) Blok 3													0			
	(4) Blok 4													0			
(D) HE EP BiH	(1) HE Jadranska													0			
	(2) HE Kravice													0			
	(3) HE Kravice													0			
	(4) HE Kravice													0			
(E) HE EP HZHB	(1) HE Kravice													0			
	(2) HE Kravice													0			
	(3) HE Kravice													0			
	(4) HE Kravice													0			
(F) HE EP HZHB	(1) HE Kravice													0			
	(2) HE Kravice													0			
	(3) HE Kravice													0			
	(4) HE Kravice													0			
(G) FHE	(1) FHE													0			
	(2) FHE													0			
	(3) FHE													0			
	(4) FHE													0			
(H) mHE	(1) mHE													0			
	(2) mHE													0			
	(3) mHE													0			
	(4) mHE													0			
(I) Proizvodnja	(1) Proizvodnja													0			
	(2) Proizvodnja													0			
	(3) Proizvodnja													0			
	(4) Proizvodnja													0			
UKUPNO	(1) UKUPNO													0			
	(2) UKUPNO													0			
	(3) UKUPNO													0			
	(4) UKUPNO													0			

Napomena: Za sve postavke u kojima nisu navedeni podaci, izostavljeni su podaci u skladu s ovim tabelom.

[illegible]

1		2	Plan za razdoblje godinu												15	16	17	18
Jedinica: (f)		Bilans u tekućoj godini	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Rezid
(A) TE TUZLA	BLOK 3 (a)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
(B) TE KAKANJ	BLOK 4 (a)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
(C) Ukupno TE TUZLA	BLOK 5 (c)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
(D) Ukupno TE KAKANJ	BLOK 6 (d)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
UKUPNO POTROŠNJA LUGLA	BLOK 7 (e)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
UKUPNO POTROŠNJA TEČNIH GORIVA	BLOK 8 (f)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			
UKUPNO POTROŠNJA BIOMASE	BLOK 9 (g)														0			
		(1) Ugalj													0			
		(2) Tečna goriva													0			
		(3) Biomasa													0			
		(4) Ugalj													0			

[illegible]

PRILOG 3

**METODOLOGIJA
ZA IZRADU ENERGETSKOG BILANSA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE****1. Uvod**

Metodologija za izradu Energetskog bilansa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Metodologija) opisuje svrhu izrade Energetskog bilansa, komponente Energetskog bilansa, sadržaj Energetskog bilansa, način i formu prikupljanja i obrade podataka za izradu Energetskog bilansa, način prikazivanja podataka, pretvorbu mjernih jedinica, te formu predstavljanja bilansa nadležnoj instituciji, Vladi Federacije BiH.

Energetski bilans se izrađuje s ciljem iskazivanja potreba za svim energentima i oblicima energije, dovoljnih za planirani razvoj Federacije BiH i potrošnju u svim sektorima, te praćenje ostvarenja bilansa i trendova promjene za pojedine energente. Energetski bilans obuhvata analizu korištenja primarnih oblika energije, energetskih transformacija, upotrebe transformisanih oblika, uvoza i izvoza primarnih i transformisanih oblika energije, upotrebu pojedinih oblika energije za snabdijevanje neposrednih kupaca, gubitke, te upotrebu energije u neenergetske svrhe.

2. Pristup korišten u izradi metodologije**2.1. Uvod**

Energetski bilans Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) predstavlja ključni dokument za planiranje i praćenje energetskih potreba i resursa na nivou Federacije. Metodologija za izradu ovog bilansa omogućava sistematičan i detaljan pristup prikupljanju, analizi i prezentaciji podataka, osiguravajući da su svi relevantni aspekti energetske proizvodnje, potrošnje i distribucije adekvatno pokriveni.

2.2. Prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka za Energetski bilans vrši se putem različitih kanala i institucija koje dostavljaju informacije na mjesečnom i godišnjem nivou. Ključne institucije uključuju:

- **Federalni zavod za statistiku (FZS):** Prikuplja podatke na osnovu pet mjesečnih statističkih istraživanja i 13 godišnjih istraživanja. FZS je odgovoran za prikupljanje podataka o proizvodnji i potrošnji energije na nivou FBiH.
- **Kantonalna ministarstva:** Dostavljaju podatke o toplotnoj energiji i biomasi.
- **Energetske kompanije:** Kao što su Elektroprivrede u FBiH i druge relevantne kompanije, koje dostavljaju podatke o proizvodnji i potrošnji električne energije, uglja i drugih energenata.

Podaci se prikupljaju direktno od poslovnih subjekata, čime se osigurava preciznost i pouzdanost informacija.

2.3. Obrada i analiza podataka

Podaci prikupljeni iz različitih izvora se obrađuju i analiziraju kako bi se kreirao sveobuhvatan Energetski bilans. Obrada uključuje:

- **Kategorisanje i razvrstavanje:** Podaci se razvrstavaju prema vrsti energenata (npr. električna energija, ugalj, biomasa) i prema sektorima potrošnje (industrija, domaćinstva, transport).
- **Praćenje proizvodnje po blokovima:** Posebna pažnja se posvećuje praćenju proizvodnje električne energije po blokovima termoelektrana, što omogućava detaljno praćenje energetskih resursa.
- **Praćenje potrošnje na naponskoj mreži:** Prati se potrošnja električne energije na različitim naponskim nivoima, razdvajajući prijenos od distribucije.

2.4. Metodološki pristup

Metodološki pristup za izradu energetskog bilansa uključuje sljedeće korake:

1. **Prikupljanje podataka za tekuću godinu:** Podaci se prikupljaju do 10. mjeseca tekuće godine, dok se podaci za 11. i 12. mjesec procjenjuju.
2. **Izrada planskog bilansa:** Na osnovu prikupljenih i procijenjenih podataka izrađuje se planski bilans za narednu godinu i naredne tri godine.
3. **Mjesečno praćenje:** Podaci o ostvarenoj proizvodnji i potrošnji prikupljaju se svaki mjesec kako bi se pratilo planirano i realizirano.
4. **Ažuriranje i prilagođavanje:** Bilans se redovno ažurira i prilagođava na osnovu novih podataka i analiza.

2.5. Harmonizacija sa EU metodologijom

Usklađivanje metodologije izrade Energetskog bilansa FBiH sa EU standardima i metodologijama je ključno za integrisano energetsko planiranje. Ovo uključuje:

- **Implementaciju Eurostat standarda:** Usklađivanje sa zahtjevima Eurostata za prikupljanje i obradu energetskih podataka.
- **Prilagođavanje RED 2 direktivi:** Uvođenje kriterija za praćenje biomase i drugih obnovljivih izvora energije u skladu sa RED 2 direktivom.
- **Harmonizacija statističkih upitnika:** Usklađivanje statističkih upitnika sa novim pristupima praćenja dekarbonizacije i drugih energetskih ciljeva.

2.6. Zaključak

Metodologija za izradu Energetskog bilansa FBiH osigurava sveobuhvatan i detaljan pristup prikupljanju, analizi i prezentaciji energetskih podataka. Pristup je usklađen sa međunarodnim standardima i omogućava precizno i pravovremeno planiranje energetskih resursa, osiguravajući održivost i efikasnost energetskog sistema FBiH.

3. Struktura Energetskog bilansa

Energetski bilans obuhvata analizu i upotrebu: primarnih oblika energije, (proizvodnja, uvoz i izvoz,) energetske transformacije, (proizvodnja, uvoz, izvoz, međuentitetska razmjena, energija potrebna za proces transformacije, vlastita potrošnja prilikom transformacije, gubici u procesu transformacije i gubici u distributivnim mrežama), potrošnju transformisane-finalne energije.

Energetski bilans je jedinstven dokument koji čine sljedeće komponente:

- a) godišnji energetski bilans,
- b) trogodišnji energetski bilans.

Ministarstvo izrađuje godišnji Energetski bilans kao ostvareni Energetski bilans za tekuću godinu i to: ostvareni Energetski bilans za period januar - oktobar i prognozu Energetskog bilansa za novembar i decembar.

Ministarstvo izrađuje trogodišnji Energetski bilans kao planski Energetski bilans za naredne tri godine po godinama, sa fokusom na prvoj narednoj godini koja se bilansira po mjesecima.

Aktivnosti na izradi Energetskog bilansa obuhvataju sljedeće korake:

- I faza - Prikupljanje podataka;
- II faza - Izrada Planskog energetskog bilansa za tri godine sa fokusom na narednoj godini na mjesečnom nivou;
- III faza - Praćenje Ostvarenog energetskog bilansa u tekućoj godini zaključno sa oktobrom mjesecom;

- IV faza - Izrada Ostvarenog energetskeg bilansa za period januar – oktobar tekuće godine sa prognozom bilansa za novembar i decembar tekuće godine.

Ključnu ulogu u izradi Energetskog bilansa ima Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije (u daljem tekstu Ministarstvo).

Izrada Energetskog bilansa započinje dostavljanjem zahtjeva od strane Ministarstva za dostavu potrebnih podataka institucijama i energetskim subjektima u FBiH.

Zahtjevi za dostavu podataka za izradu energetskeg bilansa se dostavljaju najkasnije do 20. oktobra tekuće godine.


Institucije i energetski subjekti su dužni tražene podatke dostaviti najkasnije do 20. novembra tekuće godine.

Podaci se dostavljaju u tabelama (Prikupljanje podataka za izradu Energetskog bilansa), koje su sastavni dio ove metodologije u pisanoj formi, ovjereno od strane pravnog lica i u elektronskoj formi putem e-mail-a Ministarstva.

Ministarstvo će prvu verziju Planskog energetskeg bilansa uraditi u toku decembra tekuće godine i po potrebi ga dostaviti institucijama i energetskim subjektima na eventualne dopune, uskladjivanja i korekcije.

Uskladeni prijedlog Energetskog bilansa za narednu godinu i naredne dvije godine, sa bilansom za tekuću i prethodnu godinu se dostavlja Vladi FBiH na usvajanje do kraja decembra tekuće godine u tabelama u prilogu (Energetski bilans), koje su sastavni dio ove metodologije.

Energetski bilans za narednu godinu i za naredne dvije godine će uključiti: proizvodnju primarnih oblika energije, uvoz i izvoz primarnih oblika energije, transformaciju primarnih oblika energije, uključujući gubitke u transformaciji i distribuciji energije, te planski bilans energije/energenata, kako je prikazano na slici 1.



Slika 1: Shematski prikaz energetskeg bilansa

Energetski bilans za usvajanje od strane Vlade FBiH prikazat će se u obliku sljedećih tabela:

- tabela "Planski bilans energenata" za planski period od tri godine i ostvareni bilans u tekućoj i prethodnoj godini
- tabele za pojedinačne energente: ugalj, prirodni gas, nafta i naftni derivati, električna energije, i to za planski

period za tri godine, te ostvareni bilans u tekućoj i prethodnoj godini

Tabele su izrađene u Excel formatu i sastavni su dio ove Metodologije.

Sve karakteristične veličine iz Energetskog bilansa, za sve energetske oblike, za sve vrste postrojenja razrađuju se i prikazuju po mjesecima za narednu godinu i na godišnjem nivou za dvije godine iza.

Ostvarenje Energetskog bilansa za tekuću godinu prati se i prikazuje na godišnjem nivou.

U tabeli "Planski bilans energenata" prezentuje se proizvodnja primarnih oblika energije, uvoz i izvoz, transformacija primarnih oblika energije, gubici u transportu, te potrošnja po svim navedenim energentima.

U tabelama po pojedinačnim energentima data je struktura: proizvodnje, uvoz, izvoz, struktura gubitaka, struktura potrošnje za svaki energent pojedinačno.

Količine energenata i energije su predstavljeni u jedinicama SI sistema, a po potrebi se energetska vrijednost može iskazivati u kt_e nafte.

4. Prikupljanje podataka za Energetski bilans za narednu i naredne dvije godine

4.1. Format za prikupljanje podataka o bilansu uglja

Za svaki rudnik u FBiH treba iskazati: planske količine proizvodnje za narednu godinu na mjesečnom nivou i naredne dvije godine na godišnjem nivou, te ostvarene količine u tekućoj godini na godišnjem nivou i to za:

- proizvodnju i vrstu uglja
- predate količine Elektroprivredi BiH za proizvodnju električne energije,
- plasirane količine na tržište Federacije BiH,
- izvezeno količine uglja

Podatke iz ovog stava dostavljaju rudnici uglja u FBiH, prema tabelama u prilogu Prikupljanje podataka za izradu energetskeg bilansa - Bilans uglja za FBiH.

Za svaku termoelekttranu, po blokovima, treba iskazati: planske količine primarnih energenata za narednu godinu na mjesečnom nivou, i za naredne dvije godine na godišnjem nivou, te ostvarene količine za tekuću godinu:

- potrošnju uglja iz rudnika Koncerna EP BiH
- potrošnja uglja iz rudnika FBiH, izvan Koncerna BiH
- uvoz uglja izvan FBiH
- potrošnja biomase
- potrošnju goriva za rad postrojenja,
- stanje zaliha uglja
- stanje zaliha biomase

Podatke iz ovog stava dostavljaju termoelekttrane u FBiH, prema tabelama u prilogu: Prikupljanje podataka za izradu energetskeg bilansa - Potrošnja primarnih energenata u TE.

[illegible]

Tabela 1: Tabela za prikupljanje podataka za energetske bilans za narednu i naredne dvije godine – Bilans uglja za FBiH

Tabela pruža detaljan prikaz aktivnosti različitih jedinica u vezi sa planiranjem bilansa uglja za tekuću i nadolazeću godinu. Obuhvata proizvodnju, distribuciju ka različitim subjektima i izvoz.

- Stanje u tekućoj godini: Odražava plasirane količine uglja iz pojedinih subjekata njegove proizvodnje u tekućoj godini, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daje se plan plasmana uglja za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
- Bilans uglja - Plan za narednu godinu: Daje pregled planiranih količina uglja za nadolazeću godinu, po mjesecima.
- Plan za narednu godinu +1: Predviđa ukupni plasman uglja po subjektima za jednu godinu nakon naredne godine.
- Plan za narednu godinu +2: Predviđa ukupni plasman uglja po subjektima za drugu godinu nakon naredne godine.

Dodatno, date su dvije zbirne sekcije:

- Ukupan Izvoz: Sumira ukupnu količinu uglja namijenjenu za izvoz širom svih jedinica.

- Bilans za FBiH: Sumira ukupni bilans uglja posebno za tržište FBiH.

4.2. Format za prikupljanje podataka o bilansu prirodnog gasa

Energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za: uvoz prirodnog gasa, transport i distribuciju gasa moraju za izradu Energetskog bilansa iskazati: planske količine za narednu godinu na mjesečnom nivou, planske količine za naredne dvije godine na godišnjem nivou, te ostvarene količine u tekućoj godini na godišnjem nivou za sljedeće pokazatelje:

- uvoz prirodnog gasa (preuzimanje u Kladnju).
- distribucija prirodnog gasa prema velikim potrošačima, distributeri, industrija
- direktna potrošnja gasa u domaćinstvima, institucijama i ustanovama

Podatke iz ovog stava, posebno za planski segment i ostvareni bilans za tekuću godinu dostavljaju uvoznici, transporteri i distributeri gasa, prema tabelama u prilogu: Prikupljanje podataka za izradu Energetskog bilansa - Bilans prirodnog gasa.

Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans prirodnog gasa																	
Jedinična jedinica: [Sm3]	Bilans u tekućoj godini	Plan za narednu godinu												Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Napisi
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Dekembar				
(A) Uvoz: Bezpodrijetak														0			
(B) Transport u FBiH - BiH Gas														0			
(C) Naftni derivati	(C1) Zaliha gasa													0			
	(C2) Izvoz gasa													0			
	(C3) Uvoz gasa iz inostranstva													0			
	(C4) Izvoz gasa u inostranstvo													0			
	(C5) Zaliha naftnih derivata													0			
	(C6) Izvoz naftnih derivata													0			
	(C7) Uvoz naftnih derivata iz inostranstva													0			
	(C8) Izvoz naftnih derivata u inostranstvo													0			
	(C9) Zaliha naftnih derivata													0			
	(C10) Izvoz naftnih derivata													0			
	(C11) Uvoz naftnih derivata iz inostranstva													0			
	(C12) Izvoz naftnih derivata u inostranstvo													0			
	(C13) Zaliha naftnih derivata													0			
UKUPNO POTROŠNJA U FBiH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(C1)+(C2)+(C3)+(C4)+(C5)+(C6)+(C7)+(C8)+(C9)+(C10)+(C11)+(C12)+(C13)																	

Tabela 2: Tabela za prikupljanje podataka za energetski bilans za narednu i naredne dvije godine – Bilans prirodnog gasa za FBiH

Tabela pruža detaljan pregled potrošnje prirodnog gasa za tekuću i naredne tri godine, sa posebnim naglaskom na planove potrošnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Osim toga, pruža informacije o uvozu gasa i transportu u FBiH.

- Stanje u tekućoj godini: Prikazuje plasirane količine prirodnog gasa iz pojedinih subjekata njegove distribucije, transporta i uvoza u tekućoj godini, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daje se plan potrošnje prirodnog gasa za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
 - Potrošnja prirodnog gasa - Plan za narednu godinu: Daje projekcije potrošnje prirodnog gasa za sljedeću godinu, po mjesecima.
 - Plan za narednu godinu +1: Predviđa potrošnju prirodnog gasa za godinu nakon naredne.
 - Plan za narednu godinu +2: Predviđa potrošnju prirodnog gasa za drugu godinu nakon naredne.
- Također, sumirani su sljedeći podaci:
- UKUPNO POTROŠNJA U FBiH: Sumarna potrošnja prirodnog gasa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

4.3. Format za prikupljanje podataka o bilansu nafte i naftnih derivata

Energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za naftu i naftne derivate moraju za izradu Energetskog bilansa osigurati planske količine za narednu godinu po mjesecima i naredne dvije godine na godišnjem nivou, te ostvarene količine u tekućoj godini na godišnjem nivou po derivatima:

- uvoz nafte i naftnih derivata,
- izvoz nafte i naftnih derivata,
- stanje zaliha nafte i naftnih derivata na početku godine te plan i ostvarenje punjenja i pražnjenja zaliha tokom godine,
- prodaje nafte i naftnih derivata na području Federacije BiH,

Podatke iz ovog stava, posebno za planski segment i ostvaren bilans za tekuću godinu dostavljaju uvoznici nafte i naftnih derivata, prema tabelama u prilogu: Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans nafte i naftnih derivata.

Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans nafte i naftnih derivata

Jedinična [t]	Bilans u tekućoj godini	Plan za narednu godinu												Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Bilanci
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar			
(A) POTROŠNJA																
(1) BMS 95																
(2) BMS 98																
(3) Diesel gorivo																
(4) Gasna ulja																
(5) LULI																
(6) LULI - ulje "LS"																
(7) LULI - ulje "S"																
(8) LULI - ulje "T"																
(9) BMS 95 gorivo																
(10) Gorivo za motorna vozila																
(11) Petrol																
(12) Bitumen																
(13) Naftni koks																
(14) LPG																
(15) BMS 95 gorivo iz rafinerije																
(16) Ostali proizvodi																
(AA) UKUPNO POTROŠNJA (A.1)+(A.2)+(A.3)+(A.4)+(A.5)+(A.6)+(A.7)+(A.8)+(A.9)+(A.10)+(A.11)+(A.12)+(A.13)+(A.14)+(A.15)+(A.16)																
(B) ZALIHE nafte i naftnih derivata zajedno sa Zalihami OT																
(1) BMS 95																
(2) BMS 98																
(3) Diesel gorivo																
(4) Gasna ulja																
(5) LULI																
(6) LULI - ulje "LS"																
(7) LULI - ulje "S"																
(8) LULI - ulje "T"																
(9) BMS 95 gorivo																
(10) Gorivo za motorna vozila																
(11) Petrol																
(12) Bitumen																
(13) Naftni koks																
(14) LPG																
(15) BMS 95 gorivo iz rafinerije																
(16) Ostali proizvodi																
(BB) UKUPNO ZALIHE nafte i naftnih derivata (B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.4)+(B.5)+(B.6)+(B.7)+(B.8)+(B.9)+(B.10)+(B.11)+(B.12)+(B.13)+(B.14)+(B.15)+(B.16)																
UKUPNA KOLIČINA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (AA)+(BB)																

Tabela 3: Tabela za prikupljanje podataka za energetski bilans za narednu i naredne dvije godine – Bilans nafte i naftnih derivata za FBiH

Tabela pruža detaljan pregled potrošnje i zaliha nafte i naftnih derivata za tekuću godinu, uz planove za naredne tri godine. Podaci su grupirani prema vrstama naftnih derivata.

- Stanje u tekućoj godini: Prikazuje plasirane količine nafte i naftnih derivata po njihovim tipovima u tekućoj godini, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daje se plan potrošnje nafte i naftnih derivata po tipovima za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
- Potrošnja nafte i naftnih derivata - Plan za narednu godinu: Daje projekcije potrošnje nafte i naftnih derivata za sljedeću godinu.
- Plan za narednu godinu +1: Predviđa planove potrošnje za godinu nakon naredne.
- Plan za narednu godinu +2: Predviđa planove potrošnje za drugu godinu nakon naredne.

Na kraju tabele su sumirani sljedeći podaci:

- **UKUPNA KOLIČINA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (I - POTROŠNJA + II - ZALIHE):**

Ova stavka predstavlja ukupnu količinu nafte i naftnih derivata, koja obuhvata potrošnju i zalihe, izraženu u tonama.

4.4. Format za prikupljanje podataka o bilansu električne energije

Bilans električne energije obuhvata: Plan proizvodnje električne energije za narednu godinu na mjesečnom nivou, plan proizvodnje za naredne dvije godine na godišnjem nivou, te ostvarenje u tekućoj godini na godišnjem nivou.

Energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za električnu energiju moraju za izradu Energetskog bilansa osigurati sljedeće planske i ostvarene veličine:

- proizvodnja električne energije u svakoj termoelektrani,
- po blokovima
- proizvodnja električne energije u svakoj hidroelektrani priključenoj na prenosnu mrežu,
- proizvodnja električne energije u svakoj vjetroelektrani priključenoj na prenosnu mrežu
- proizvodnja električne energije u svakoj fotonaponskoj elektrani priključenoj na prenosnu mrežu,
- zbima proizvodnja fotonaponskih elektrana priključenih na distributivnu mrežu (ovaj podatak dostavljaju operatori distributivnog sistema)
- zbima proizvodnja električne energije iz mHE priključenih na distributivnu mrežu (ovaj podatak dostavljaju operatori distributivnog sistema)
- ukupna proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva
- ukupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora,
- ukupna proizvodnja električne energije

Podaci se dostavljaju prema tabelama u prilogu: Prikupljanje podataka za izradu Energetskog bilansa - Proizvodnja električne energije.

Bilans električne energije također uključuje:

- gubitke električne energije u distributivnoj mreži
- potrošnju električne energije direktnih i distributivnih kupaca po naponskim nivoima i kategorijama

Ovi podaci za Bilans električne energije dostavljaju se u tabelama u prilogu: Prikupljanje podataka za izradu Energetskog bilansa Potrošnja električne energije.

Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans električne energije																
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	
Jedinica: (MWh)	Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)		
(A) Ukupna potrošnja na prenosnoj mreži														0		
Bilans	(1) Potrošnja na 35 kV													0		
	(2) Potrošnja na 20 kV													0		
	(3) Potrošnja na 10 kV													0		
	(4) Potrošnja 0.4 kV - neproizvodi													0		
	(5) Potrošnja 0.4 kV - domaćinstva													0		
	(6) Potrošnja 0.4 kV - ostala													0		
	(7) Ukupna potrošnja na 0.4 kV (B)=(4)+(5)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(8) Ukupna potrošnja na distribucijskoj mreži (C)=(B)+(7)+(B)+(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(9) Gubici na distribucijskoj mreži														0	
UKUPNO POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (A)+(B)+(C)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 5: Tabela za prikupljanje podataka za Energetski bilans za narednu i naredne dvije godine – Potrošnja električne energije za FBiH

Tabela pruža detaljan pregled potrošnje električne energije, za tekuću i naredne tri godine. Podaci su organizovani po vrstama elektrana i proizvodnje.

- Stanje u tekućoj godini: Prikazuje potrošenu električnu energiju po subjektima potrošnje, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daje procjenu potrošnje električne energije za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
- Proizvodnja električne energije - Plan za narednu godinu: Ovdje je prikazana predviđena potrošnja električne energije za svaki mjesec naredne godine.
- Naredna godina +1: Ova kolona sadrži projekcije potrošnje električne energije za godinu nakon naredne.
- Naredna godina +2: U ovoj koloni se nalaze projekcije potrošnje električne energije za drugu godinu nakon naredne.

Na kraju tabele su sumirani sljedeći podaci:

- **UKUPNO POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:** Sumarna potrošnja električne energije na svim naponskim nivoima.

4.5 Format za prikupljanje podataka o potrošnji primarne energije u termoelektranama

Analiza potrošnje primarne energije u termoelektranama obuhvata kvantitete ulaznih energenata koje se koriste za proizvodnju električne energije. Ti ulazni energenti obično uključuju ugalj, tečna goriva i biomasu. Podaci su prikupljeni za termoelektreane Tuzla i Kakanj, s posebnim fokusom na svaki pojedinačni blok.

Prikupljanje podataka za izradu energetskog bilansa - Bilans primarne energije u TE																
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Jedinica: [t]	Bilans u tekućoj godini	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2
(A) TE TUZLA	(1) TE Tuzla													0		
	(2) TE Tuzla													0		
	(3) TE Tuzla													0		
	(4) TE Tuzla													0		
	(5) TE Tuzla													0		
	(6) TE Tuzla													0		
	(7) TE Tuzla													0		
	(8) TE Tuzla													0		
	(9) TE Tuzla													0		
	(10) TE Tuzla													0		
	(11) TE Tuzla													0		
	(12) TE Tuzla													0		
(B) TE KAKANJ	(13) TE Kakanj													0		
	(14) TE Kakanj													0		
	(15) TE Kakanj													0		
	(16) TE Kakanj													0		
	(17) TE Kakanj													0		
	(18) TE Kakanj													0		
	(19) TE Kakanj													0		
	(20) TE Kakanj													0		
	(21) TE Kakanj													0		
	(22) TE Kakanj													0		
	(23) TE Kakanj													0		
	(24) TE Kakanj													0		
UKUPNO POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6: Tabela za prikupljanje podataka za Energetski bilans za narednu i naredne dvije godine – Bilans primarne energije u termoelektranama u FBiH

Tabela pruža detaljan uvid u potrošnju primarnih energenata u termoelektranama, s posebnim fokusom na planiranje za tri godine unaprijed. Podaci su prikupljeni za termoelektrane Tuzla i Kakanj, s razmatranjem svakog pojedinog bloka unutar tih elektrana.

- Stanje u tekućoj godini: Prikazuje količine utrošenih energenata po tipovima i subjektima proizvodnje električne energije iz termoelektrana, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daje se plan utroška energenata za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
- Potrošnja primarnih energenata u termoelektranama - Plan za narednu godinu: Prikazani su planovi potrošnje za narednu godinu, mjesečno i ukupno.
- Plan za narednu godinu +1: Prikazana je predviđena potrošnja energenata za prvu godinu nakon naredne.
- Plan za narednu godinu +2: Prikazana je predviđena potrošnja energenata za drugu godinu nakon naredne.

Podaci su grupisani po blokovima termoelektrana Tuzla i Kakanj, a za svaki blok su navedene količine potrošenog uglja,

tečnih goriva i biomase. Također, tabela sadrži ukupne sume potrošnje uglja, tečnih goriva i biomase za svaku termoelektanu, kao i ukupnu potrošnju za obje termoelektrane zajedno.

4.6 Format za prikupljanje podataka o proizvodnji i potrošnji toplotne energije

Energetski bilans Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata ne samo bilans električne energije, već i bilans toplotne energije. To znači da se bilansira proizvedena i potrošena toplotna energija dobivena iz sistema daljinskog grijanja, koja se koristi u domaćinstvima i privrednim subjektima. Podaci za ovaj bilans se prikupljaju od subjekata koji proizvode toplotnu energiju iz daljinskih grijanja. Ovaj bilans obuhvata prikaz stanja u tekućoj godini, potrošene (plisirane) toplotne energije, predviđene količine toplotne energije po mjesecima u narednoj godini, te daje projekcije glavnih parametara za naredne dvije godine nakon naredne godine.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jedinica: MWh	Bilans u tekućoj godini	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2
(A) Proizvodnja														0		
(B) Distributivni gubici														0		
(C) Potrošnja - domaćinstva														0		
(D) Potrošnja - poslojni subjekti														0		
UKUPNO POTROŠNJA TOPLLOTNE ENERGIJE (A)+(B)+(C)+(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 7: Tabela za prikupljanje podataka za Energetski bilans za narednu i naredne dvije godine – Proizvodnja i potrošnja toplotne energije u FBiH

Tabela pruža pregled bilansa toplotne energije, s fokusom na prikupljanje podataka i planiranje za buduće periode.

- Stanje u tekućoj godini: Prikazuje proizvodnju toplotne energije iz Sistema daljinskog grijanja, distributivne gubitke, te potrošnju u domaćinstvima i privrednim subjektima, ukupno za prvih 10 mjeseci. Također, daju se projekcije ovih parametara za 11. i 12. mjesec tekuće godine.
- Bilans toplotne energije – Plan za narednu godinu: Prikazani su planovi proizvodnje, distributivnih gubitaka, te potrošnje toplotne energije za narednu godinu, mjesečno i ukupno.
- Plan za narednu godinu +1: Ovaj dio tabele predstavlja planiranu proizvodnju, distributivne gubitke i potrošnju toplotne energije za prvu godinu nakon naredne.
- Plan za narednu godinu +2: Ovaj dio tabele predstavlja planiranu proizvodnju, distributivne gubitke i potrošnju toplotne energije za drugu godinu nakon naredne.

Na kraju tabele nalazi se ukupna potrošnja toplotne energije, koja obuhvata potrošnju domaćinstava i poslovnih subjekata.

5. Izrada energetskog bilansa

Nakon prikupljanja podataka, Ministarstvo pristupa izradi Energetskog bilansa za narednu godinu na mjesečnom nivou, Planskog bilansa za naredne dvije godine na godišnjem nivou, te Ostvarenog bilansa za tekuću godinu i to zbirno za sve energente sa ključnim podacima po svakom energentu:

- proizvodnja
- uvoz
- izvoz
- gubici u distribuciji

- potrošnja

I pojedinačno za svaki energent sa detaljnim podacima:

- struktura proizvodnje po tehnologijama
- uvoz po vrstama
- izvoz po vrstama
- struktura potrošnje
- ukupna potrošnja

Podaci se, Vladi FBiH prezentiraju u tabelama Energetski bilans, koje su sastavni dio ove metodologije, a čine ga sljedeće tabele:

- Planski bilans energenata,
- Planski bilans uglja,
- Planski bilans prirodnog gasa,
- Planski bilans nafte i naftnih derivata,
- Planski bilans električne energije,
- Planski bilans obnovljivih izvora energije,
- Planski bilans toplotne energije.

5.1 Planski bilans energenata

Planski bilans energenata pruža pregled korištenih energenata, bilansa u tekućoj godini, planova za naredne dvije godine, kao i podataka o proizvodnji, uvozu, izvozu i potrošnji različitih vrsta energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

- Energenti: Ova kategorija obuhvata različite vrste energenata koje se koriste u FBiH, uključujući ugalj, električnu energiju, prirodni gas, naftu i naftne derivate i toplotnu energiju iz fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije (OIE).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele prikazuje stanje ukupnog bilansa energenata u tekućoj godini,

- Plan za narednu godinu: Ovdje se navode planske količine energenata, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi potrošnje, proizvodnje, uvoza i izvoza energenata za sljedeće dvije godine.
- Ugalj [t]: Prikazuje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu i potrošnji uglja u FBiH.
- Električna energija [MWh]: Ova kategorija obuhvata proizvodnju električne energije iz termoelektrana (TE) i obnovljivih izvora energije (OIE), kao i podatke o gubicima u distribuciji, te uvozu, izvozu i potrošnji električne energije u FBiH.
- Gas [x 1000 Nm³]: Prikazuje podatke o uvozu prirodnog gasa u FBiH, proslijeđenom gasu u Republici Srpskoj i potrošnji gasa u FBiH.
- Nafta i naftni derivati [x 1000 t]: Ovdje su prikazani podaci o uvozu, izvozu i potrošnji nafte i naftnih derivata u FBiH.
- Toplotna energija [MWh]: Ova kategorija obuhvata podatke o proizvodnji toplotne energije iz fosilnih goriva i OIE, kao i ukupnu proizvodnju toplotne energije.
- Energija iz OIE [MWh]: Prikazuje količinu električne energije i toplotne energije proizvedene iz OIE.

Bilans energenata																		
1		2		Plan za narednu godinu													16	17
Energeni		Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	
			Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Dekembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)			
(A) Ugalj [t]	(1) Proizvodnja														0			
	(2) Uvoz u FBiH														0			
	(3) Izvoz iz FBiH														0			
	(4) Potrošnja u FBiH (A.1)+(A.2)-(A.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(B) Električna energija [MWh]	Proizvodnja	(1) iz TE (2) iz OIE													0			
	Gubici	(3) u distribuciji													0			
	(4) Uvoz														0			
	(5) Izvoz														0			
	(6) Potrošnja u FBiH (B.1)+(B.2)-(B.3)-(B.4)-(B.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(C) Prirodni gas [1000 Sm ³]	(1) Uvoz u FBiH														0		
(2) Prosljeđeno u RS															0			
(3) Potrošnja u FBiH (C.1)-(C.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(D) Nafta i naftni derivati [t]	(1) Uvoz														0			
	(2) Izvoz														0			
	(3) Potrošnja u FBiH (D.1)-(D.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(E) Toplotna energija [MWh]	(1) Proizvodnja iz fosilnih goriva														0			
	(2) Proizvodnja iz OIE														0			
	(3) Ukupna proizvodnja topl. en.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(F) Energija iz OIE [MWh]	(1) Električna energija iz OIE														0		
(2) Toplotna energija iz OIE															0			
(3) Ukupna energija iz OIE (F.1)+(F.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 8: Planski bilans energenata FBiH

5.2 Planski bilans uglja

Planski bilans uglja pruža detaljan uvid u bilans proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), s fokusom na planove za naredne tri godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za masu - [t] (tona).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja bilansa proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje uglja u FBiH za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navode planske količine plasmana uglja, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za proizvodnju, izvoz, uvoz i potrošnju uglja u FBiH za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupirani u sljedećim kategorijama:

- Proizvodnja uglja u FBiH: Količina uglja proizvedena unutar FBiH.
- Izvoz: Količina uglja izvezena iz FBiH.
- Uvoz u FBiH: Količina uglja uvezena u FBiH.
- Potrošnja za proizvodnju električne energije: Količina uglja potrošena za proizvodnju električne energije.
- Ostala potrošnja: Ostala potrošnja uglja koja nije direktno povezana s proizvodnjom električne energije.
- Ukupna potrošnja: Ukupna potrošnja uglja u FBiH, obuhvatajući sve namjene.

Ovaj detaljni pregled omogućava analizu trendova u proizvodnji, trgovini i potrošnji uglja u FBiH, te postavljanje planova za buduće periode u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta.

Mjesečni uopće																	
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	18	
Jedinica: [t]	Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Mjese
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)			
(A) Proizvodnja uglja u FBiH														0			
(B) Izvoz u FBiH														0			
(C) Uvoz u FBiH														0			
Ukupna potrošnja														0			
(A)+(B)-(C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(D) Potrošnja za proizvodnju električne energije														0			
(E) Ostala potrošnja														0			

Tabela 9: Planski bilans uglja FBiH

5.3 Planski bilans prirodnog gasa

Planski bilans prirodnog gasa pruža detaljan pregled bilansa uvoza i potrošnje prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), s fokusom na planiranje za naredne tri godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za zapreminu - x[1000 Nm3] (hiljadu kubnih metara).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja bilansa uvoza i potrošnje prirodnog gasa u FBiH za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navode planske količine plasmana prirodnog gasa, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za uvoz i potrošnju prirodnog gasa u FBiH za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupirani u sljedećim kategorijama:

- Uvoz u FBiH: Količina prirodnog gasa uvezena u FBiH.
- Potrošnja prirodnog gasa u FBiH:
 - U sistemima daljinskog grijanja: Količina prirodnog gasa potrošena u sistemima daljinskog grijanja.
 - U industriji: Količina prirodnog gasa potrošena u industrijskim procesima.
 - U direktnoj distributivnoj potrošnji: Količina prirodnog gasa potrošena direktno od strane krajnjih korisnika.
- Prosljeđeno u RS: Količina prirodnog gasa prosljeđena Republici Srpskoj.
- Ukupna potrošnja gasa u FBiH: Ukupna potrošnja prirodnog gasa u FBiH, obuhvatajući sve namjene.

Ovaj pregled omogućava analizu potrošnje prirodnog gasa u FBiH te planiranje budućih aktivnosti i resursa u skladu s potrebama tržišta i industrije.

Bilans prirodnog gasa																	
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	18	
Jedinica: [1000 Nm3]	Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Mjese
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)			
(A) Uvoz u FBiH														0			
(B) Potrošnja prirodnog gasa u FBiH	(1) u sistemima distribucije (gasa - toplane													0			
	(2) - industrije													0			
	(3) u direktnoj domaćinstvima i poslovnim													0			
(C) Prosljeđeno u RS														0			
Ukupna potrošnja prirodnog gasa u FBiH (B)-(C)=8.21+8.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 10: Planski bilans prirodnog gasa FBiH

5.4 Planski bilans nafte i naftnih derivata

Planski bilans nafte i naftnih derivata pruža detaljan pregled bilansa uvoza, izvoza i potrošnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), s fokusom na planiranje za naredne tri godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za masu - [t] (tona).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja bilansa uvoza, izvoza i potrošnje u FBiH za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navode planske količine plasmana nafte i naftnih derivata, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za uvoz, izvoz i potrošnju u FBiH za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupirani u sljedećim kategorijama:

- Uvoz: Količina nafte i naftnih derivata uvezena u FBiH.
- Izvoz: Količina nafte i naftnih derivata izvezena iz FBiH.

- Potrošnja:
 - Direktna potrošnja: Količina nafte i naftnih derivata potrošena direktno od strane krajnjih korisnika.
 - Rudnici uglja: Količina nafte i naftnih derivata potrošena u rudnicima uglja.
 - Termoelektrane: Količina nafte i naftnih derivata potrošena u termoelektranama.
 - Transport: Količina nafte i naftnih derivata potrošena u sektoru transporta.
 - Industrija: Količina nafte i naftnih derivata potrošena u industriji.
 - Poljoprivreda: Količina nafte i naftnih derivata potrošena u sektoru poljoprivrede.
- Ukupna potrošnja: Ukupna potrošnja nafte i naftnih derivata u FBiH, obuhvatajući sve namjene.

Ovaj pregled omogućava analizu trgovinskih tokova i potrošnje u FBiH, te planiranje budućih aktivnosti i resursa u skladu s potrebama tržišta i industrije.

Bilans nafte i naftnih derivata																	
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	18	
Jedinica: (t)	Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1	Plan za narednu godinu +2	Rizici
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)			
(A) Uvoz														0			
(B) Izvoz														0			
(C) Ukupne rezerve														0			
(D) Potrošnja	(1) Rudnici uglja													0			
	(2) Termoelektrane													0			
	(3) Transport													0			
	(4) Industrijska													0			
	(5) Poljoprivreda													0			
	(6) Ostalo													0			
Ukupna potrošnja (D 1)+(D 2)+(D 3)+(D 4)+(D 5)+(D 6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Napomena: (A) Uvoz: Odnosi se na uvoz za Federaciju BiH.

(B) Izvoz: uključuje međuentitetsku razmjenu i razmjenu sa Distrikom Brčko.

Tabela 11: Planski bilans nafte i naftnih derivata FBiH

5.5 Planski bilans električne energije

Planski bilans električne energije pruža detaljan pregled bilansa proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), s fokusom na planiranje za naredne tri godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za energetske potrošnju - MWh (megavat-sati).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja bilansa proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje električne energije u FBiH za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navodi planska proizvodnja električne energije, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za proizvodnju, izvoz, uvoz i potrošnju električne energije u FBiH za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupisani u sljedećim kategorijama:

- Proizvodnja na pragu: Količina električne energije proizvedena na pragu, podijeljena po izvorima, uključujući termoelektrane (TE), hidroelektrane (HE),

vjetroelektrane (VE), fotonaponske elektrane (FNE) i energiju iz biomase.

- Ukupna proizvodnja električne energije na pragu: Ukupna proizvodnja električne energije na pragu, obuhvaćajući sve izvore.
- Izvoz: Količina električne energije izvezena iz FBiH.
- Uvoz: Količina električne energije uvezena u FBiH.
- Razmjena sa RS: Količina električne energije razmijenjena sa Republikom Srpskom.
- Gubici u distributivnoj mreži: Gubici električne energije tokom distribucije.
- Potrošnja: Potrošnja električne energije po naponskim nivoima, uključujući 110 kV, 35 kV, 10(20) kV i 0,4 kV, te podjelu potrošnje u domaćinstvima, rasvjeti i ostaloj potrošnji.
- Ukupna potrošnja električne energije: Ukupna potrošnja električne energije u FBiH, obuhvaćajući sve naponske nivoe i namjene.

Ovaj pregled omogućava analizu proizvodnje, distribucije i potrošnje električne energije u FBiH te planiranje budućih aktivnosti i resursa u skladu s potrebama tržišta i potrošača.

Bilans električne energije																		
1	2	Plan za narednu godinu												16	17	18		
Jedinica: MWh	Bilans u tekućoj godini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan za narednu godinu +1		Plan za narednu godinu +2	
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	Ukupno (9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)				
(A) Proizvodnja na pragu elektra	(1) iz TE													0				
	(2) iz HE													0				
	(3) iz VE													0				
	(4) iz FNE													0				
	(5) iz biomase													0				
(B) Ukupna proizvodnja električne energije na pragu elektra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(C) Izvoz														0				
(D) Uvoz														0				
(E) Gubici u distributivnoj mreži														0				
(F) Potrošnja	(1) Na 110 kV													0				
	(2) Na 35 kV													0				
	(3) Na 10(20) kV													0				
	(4) Domaćinstva													0				
	(5) Rasvjeta													0				
Na 0,4 kV	(6) Ostala potrošnja													0				
	(7) Ukupno na 0,4 kV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(8) (F 4)+(F 5)+(F 6)													0				
Ukupna gubici električne energije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupna potrošnja električne energije	(F 4)+(F 5)+(F 6)+(F 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabela 12: Planski bilans električne energije FBiH

5.6 Planski bilans obnovljivih izvora energije

Planski bilans obnovljivih izvora energije pruža detaljan pregled proizvodnje električne energije i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), s fokusom na planiranje za naredne dvije godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za energiju - [MWh] (megawat-sati).

- Stanje u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije u FBiH za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navodi planska proizvodnja električne energije, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.

- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije u FBiH za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupisani u sljedećim kategorijama:

- Proizvodnja električne energije iz OIE:
 - Hidroelektrane (HIE): Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana.
 - Vjetroelektrane (VE): Proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana.
 - Fotonaponske elektrane (FNE): Proizvodnja električne energije iz fotonaponskih elektrana.
 - Iz ostalih OIE: Proizvodnja električne energije iz drugih obnovljivih izvora energije.
- Ukupna proizvodnja električne energije iz OIE po tehnologijama: Ukupna količina električne energije proizvedena iz svih obnovljivih izvora energije.

- Proizvodnja toplotne energije iz OIE:
 - Iz biomase u sistemima daljinskog grijanja: Količina toplotne energije proizvedena iz biomase u sistemima daljinskog grijanja.
 - Iz biomase u individualnim ložištima: Količina toplotne energije proizvedena iz biomase u individualnim ložištima.
 - Iz ostalih OIE: Količina toplotne energije proizvedena iz drugih obnovljivih izvora energije.
- Ukupna proizvodnja toplotne energije iz OIE po tehnologijama: Ukupna količina toplotne energije proizvedena iz svih obnovljivih izvora energije.

Ovaj pregled omogućava analizu proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije u FBiH te planiranje budućih aktivnosti i resursa u skladu s potrebama tržišta i industrije.

1		2																36		37		38	
Jedinica: [MWh]		Plan za narednu godinu																Plan za narednu godinu +1		Plan za narednu godinu +2		Mjedi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
(A) Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE)	(1) Hidroelektrane (HIE)																						
	(2) Vjetroelektrane (VE)																						
	(3) Fotonaponske elektrane (FNE)																						
	(4) Iz ostalih OIE																						
Ukupna proizvodnja električne energije iz OIE (A = 1+2+3+4)																							
(B) Proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE)	(1) Iz biomase u sistemima daljinskog grijanja																						
	(2) Iz biomase u individualnim ložištima																						
	(3) Iz ostalih OIE																						
	Ukupna proizvodnja toplotne energije iz OIE (B = 1+2+3)																						

Tabela 13: Planski bilans obnovljivih izvora energije FBiH

5.7 Planski bilans toplotne energije

Planski bilans toplotne energije pruža detaljan pregled bilansa proizvodnje i potrošnje toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja, kao i potrošnje u etažnom grijanju i individualnim ložištima, s fokusom na planiranje za naredne tri godine.

- Jedinica: Mjerna jedinica za energiju - [MWh] (megavat-sati).
- Bilans u tekućoj godini: Ovaj dio tabele pruža pregled trenutnog stanja bilansa proizvodnje i potrošnje toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja, kao i potrošnje u etažnom grijanju i individualnim ložištima za tekuću godinu.
- Plan za narednu godinu: Ovdje se navode planske proizvodnju i potrošnju toplotne energije, uključujući mjesečne podatke od M1 do M12 i ukupne količine.
- Plan za narednu godinu +1 i Plan za narednu godinu +2: Ovdje su navedeni planovi za proizvodnju i potrošnju toplotne energije za prvu i drugu godinu nakon naredne godine.

Podaci su grupisani u sljedećim kategorijama:

- Proizvodnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja:
 - na gas: Količina toplotne energije proizvedena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem gasa.
 - na uglj: Količina toplotne energije proizvedena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem uglja.
 - na biomasu: Količina toplotne energije proizvedena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem biomase.

- Proizvodnja iz uglja u termoelektranama: Količina toplotne energije proizvedena iz uglja u termoelektranama.
- Proizvodnja iz biomase u industrijskim ložištima: Količina toplotne energije proizvedena iz biomase u industrijskim ložištima.
- Distributivni gubici: Gubici toplotne energije tokom distribucije.
- Potrošnja toplotne energije u sistemima daljinskog grijanja:
 - iz gasa: Količina toplotne energije potrošena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem gasa.
 - iz uglja: Količina toplotne energije potrošena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem uglja.
 - iz biomase: Količina toplotne energije potrošena u sistemima daljinskog grijanja korištenjem biomase.
- Ukupna potrošnja u sistemima daljinskog grijanja: Ukupna količina toplotne energije potrošena u sistemima daljinskog grijanja.
- Potrošnja u etažnom grijanju na gas: Količina toplotne energije potrošena u etažnom grijanju korištenjem gasa.
- Potrošnja u individualnim ložištima na uglj: Količina toplotne energije potrošena u individualnim ložištima korištenjem uglja.
- Potrošnja u individualnim ložištima na biomasu: Količina toplotne energije potrošena u individualnim ložištima korištenjem biomase.
- Ukupna potrošnja toplotne energije: Ukupna količina toplotne energije potrošena u svim kategorijama.

Ovaj pregled omogućava analizu proizvodnje i potrošnje toplotne energije te planiranje budućih aktivnosti i resursa u skladu s potrebama tržišta i potrošača.

Bilans toplote energije																	
1.	2.	Plan za prethodnu godinu													16.	17.	18.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
Jedinica: [MWh]	Bilans u tekućoj godini	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Septem.	Okto.	Novem.	Dekem.	Ukupno (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)	Plan za prethodnu godinu +1	Plan za prethodnu godinu +2	Priloga
(A) Proizvodnja toplote energije u sistemima	(A) u gasu													0			
iz proizvodnje toplote energije u sistemima	(A) u gasu													0			
(B) Proizvodnja toplote energije u sistemima	(B) u gasu													0			
(C) Proizvodnja toplote energije u sistemima	(C) u gasu													0			
(D) Ukupna proizvodnja toplote energije	(D) u gasu													0			
(E) Potrošnja toplote energije u sistemima	(E) u gasu													0			
iz proizvodnje toplote energije u sistemima	(E) u gasu													0			
(F) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(F) u gasu													0			
(G) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(G) u gasu													0			
(H) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(H) u gasu													0			
(I) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(I) u gasu													0			
(J) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(J) u gasu													0			
(K) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(K) u gasu													0			
(L) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(L) u gasu													0			
(M) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(M) u gasu													0			
(N) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(N) u gasu													0			
(O) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(O) u gasu													0			
(P) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(P) u gasu													0			
(Q) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(Q) u gasu													0			
(R) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(R) u gasu													0			
(S) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(S) u gasu													0			
(T) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(T) u gasu													0			
(U) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(U) u gasu													0			
(V) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(V) u gasu													0			
(W) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(W) u gasu													0			
(X) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(X) u gasu													0			
(Y) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(Y) u gasu													0			
(Z) Ukupna potrošnja u sistemima (daljinsko grijanje)	(Z) u gasu													0			

Tabela 14: Planski bilans toplote energije FBiH

6. Energetski bilans za prethodnu godinu

Bilans za prethodnu godinu, iako formalno neintegriran u strukturu Energetskog bilansa Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) prema Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23) definisano u članu 10., predstavlja ključni instrument u praćenju i evaluaciji Energetskog i klimatskog plana FBiH, kako je definisano u članu 9., stavu 2. istog zakona. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, prema stavu 4. istog člana, odgovorno je za nadzor i praćenje provedbe Energetskog i klimatskog plana. Usklađivanje Energetskog i klimatskog plana, kao i izvještavanje prema istom, sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine iz oblasti energije i klime, kako je propisano stavom 5., dodatno naglašava važnost bilansa za prethodnu godinu.

Stoga, bilans za prethodnu godinu je nužno prilagoditi formatu koji odgovara zahtjevima praćenja, izvještavanja i verifikacije energetskih i klimatskih planova, kako na nivou FBiH, tako i na nivou države. U tom smislu, potrebno je definisati bilans za prethodnu godinu u skladu sa metodologijom usklađenom sa EUROSTAT statističkim procesom izvještavanja. Ovaj Energetski bilans treba obuhvatiti sve aspekte energetskog sektora, uključujući snabdijevanje primarnom energijom, transformaciju energije i finalnu potrošnju, izražene u energijskim jedinicama (PJ ili ktoe). Kroz ovaj proces, bilans za prethodnu godinu postaje neizostavan dio metodologije za praćenje realizacije Energetskog i klimatskog plana FBiH, pružajući temelj za donošenje informisanih odluka i razvoj efikasnih politika u oblasti energije i klime.

Na temelju članka 10. stavak 6. Zakona o energiji i reguliranju energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donosi sljedeći

PRAVILNIK O ENERGETSKOJ BILANSI

PRVI DIO - OPĆE ODREDBE

Članak 1. (Predmet)

Ovim Pravilnikom se propisuju sadržaj i format energetske bilance i pojedinačnih sektorskih bilanci, vrste podataka, rokovi i način dostavljanja podataka, način objave bilance i drugi elementi neophodni za izradu i praćenje ostvarenja energetske bilance.

Članak 2. (Cilj)

- (1) Energetskom bilancom se utvrđuju ukupne potrebe za energijom i energentima, izvori osiguranja potrebitih

količina energije i energenata, te način i mjere za zadovoljenje tih potreba.

- (2) Energetska bilanca se izrađuje u svrhu iskazivanja potreba za svim vrstama energenata i oblika energije, dostatnih za planirani razvoj Federacije BiH i potrošnju u svim sektorima.

Članak 3.

(Značenje izraza)

Definicije i izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i reguliranju energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/23) i Uredbom o organiziranju i reguliranju sektora plinskog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/07, 71/01 i 91/22).

DRUGI DIO - SADRŽAJ I FORMAT ENERGETSKE BILANCE

Članak 4.

(Sadržaj energetske bilance)

- (1) Energetska bilanca obuhvata analizu i upotrebu: primarnih oblika energije, (proizvodnja, uvoz i izvoz), energetskog transformiranja, (proizvodnja, uvoz, izvoz, međuentitetska razmjena, energija potrebna za proces transformiranja, vlastita potrošnja prilikom transformiranja, gubici u procesu transformiranja, gubici u distribucijskim mrežama), potrošnju transformirane-finalne energije.
- (2) Energetska bilanca je jedinstven dokument koji čine sljedeće komponente:
 - a) godišnja energetska bilanca,
 - b) trogodišnja energetska bilanca.
- (3) Energetska bilanca sadrži sljedeće sektorske bilance:
 - a) bilanca ugljena,
 - b) bilanca električne energije,
 - c) bilanca nafte i naftnih derivata,
 - d) bilanca prirodnog plina,
 - e) bilanca toplinske energije,
 - f) bilanca obnovljivih izvora energije.

Članak 5.

(Forma energetske bilance)

- (1) Energetska bilanca se izrađuje u propisanoj formi koja se nalazi u Prilogu 1 i sastavni je dio ovog Pravilnika.
- (2) Sektorske bilance se izrađuju u propisanoj formi koji se nalaze u Prilogu 1 i sastavni su dijelovi ovog Pravilnika.